

Version Française : L'écolomag : Le journal des écolopratiques

PER AUVIR L'ISTÒRIA CLICATZ : [AQUI](#)

(POUR ECOUTER L'HISTOIRE CLIQUEZ ICI ↑



" Sei con, mas quand vese quò que las gents plan fin an fach dau monde... "

Georges Volinski



" Je suis con, mais quand je vois ce que les gens intelligents ont fait du monde,,,"

Georges Volinski

LAS UMORS DE LA CHAVECHA

LES HUMEURS DE LA CHOUETTE

A la redaccion dau emplumas nos som de natura mai que joiosa , veire un pitit insocianta. Nos som portat a vos far confiança e a pensar que l' òme de bona volontat chaba totjorn per ganhar. Mas deu vos avoar que ne sabe pas ante voletz 'nar. En. 40 ans, la meitat de las espeçats animalas an desaparegut . Subretot per la fauta de l' òme. L'annada 2014 a batut tots los recòrd de chalur e lo desreglament climatic nos met tots en dangier , Un còp de mai per la fauta de l'òme. Lo fach que 1 % daus òmes los mai gormand an 50% de la richèssa de ma planeta

A la rédaction des emplumés, nous sommes de nature plutôt Joyeuse, voire un peu **i n s o u c i a n t e** . Nous avons tendance à vous faire confiance et à penser que l'homme de bonne volonté finit toujours par l'emporter. Mais je dois vous avouer que je ne saisis pas bien où vous voulez allez. En 40 ans, la moitié des espèces animales a disparu, principalement à cause de l'homme. L'année 2014 bat tous les records de chaleur et le dérèglement climatique nous met tous en danger, une fois de plus à cause de l'homme. Le fait que 1 % des humains, les plus goinfres, possèdent 50 % de la richesse de ma planète

N'aiga pas las chausas . Los fachs son d'aqui. Vos ne podetz pas continuar a nos far viure a credit en consommant tots los ans la produccion d'una planeta e demia. S' agis d'una deute que ne se negociarà pas . E pertant chas vos se passa plen de chausas qu'aime . Un paquet de bravas gents molhan lors chamisa per nos far 'nar dau biais d'un monde pus pròpre. E mesma si vostres mainatges van dever passar dau temps a netiar las salopariá de lors parent, las chausas inversan, vos setz de mai en mai a voler, e maitot de mai en mai a poder. Sabe que benleu graça a vautres nos porram rotlar,minjar e fabricar pròpre. Sabe per que i a pas d'autre solucion .  
La seula incertituda es de saber si vos trobaretz la solucion graça a la rason o ben a causa de la dolor. A vautres de veire !  
Ne pode pas 'chabar ma cronica sans vos parlar d'un eveniment quò ennivolat mas lunetas. M'an dich que daus neciauds sans armes an massacrat de las gents per de las istòrias de dessenh tròp tacanhos per lors gost. E ben, amics legeires, vau te dire (permet que te tuna), Ne sabe pas totjorn conesser ante es lo ben. D'aquí ai vut lo mau . Lo mau esterle, lo mau estupid, lo mau violent, lo mau absolut . E queu mau d'aquí a totjorn 'chabar per esser perdent.  
Naturalament vòstre  
La chavecha

n'arrange pas les choses. Les faits sont là. Vous ne pouvez plus continuer à nous faire vivre à crédit en consommant tous les ans la production d'une planète et demie. Il s'agit d'une dette qui ne se négociera pas.  
Et pourtant, chez vous, il se passe plein de trucs que j'aime. Un paquet de belles personnes mouille sa chemise pour nous foire avancer vers un monde plus propre. Et même si vos enfants vont devoir passer du temps à nettoyer les cochonneries de leurs parents, les choses sont en train de s'inverser, vous êtes de plus en plus nombreux à le vouloir, et surtout, de plus en plus nombreux à le pouvoir. Je sais que bientôt grâce à vous, nous pourrons rouler, manger et produire propre. Je le sais parce que c'est la seule solution. La seule incertitude est de savoir si vous trouverez la solution grâce à la raison ou à cause de la douleur. A vous de voir !  
Je ne peux terminer ma chronique sans vous parler d'un événement qui m'a embué les lunettes. Il paraît que des crétins sans âme ont massacré des gens pour des histoires de dessins trop taquins à leur goût. Eh bien, ami lecteur, je vais te dire (tu permets que je te tutoie), je ne sais pas toujours reconnaître où est le bien. Là, j'ai vu le mal. Le mal stérile, le mal stupide, le mal violent, le mal absolu. Et ce mal là a toujours fini par perdre. Naturellement vôtre,



La Chouette

Texte et illustration L'écolomag N° 45 2015 : [www.ecolomag.fr](http://www.ecolomag.fr)

Illustration Jean claude Dandrieux

Nous remercions le journal écolomag pour son aimable autorisation de diffusion sur Chanson Limousine

*Transcription Jean Delage . (2015)  
Lue par Jean Delage.*

© 2015 Jean Delage

dimècres 18, febrìer de 2015

Page 2